



TLHAHLO YE E TSENELETŠEGO

**Ya Makgotla Theramelao Le Ditshepedišo Tša Theramelao
Tšeo Di Amago Ditikologo Tša Meepo Mo Afrika Borwa**


Taba ya Protšeke ya Ditikologo tša Meepong

Mo gweranong ya Bench Marks Foundation, Mokgatlo wa Bareki ba Lefase la Bafokeng (Bafokeng Land Buyers' Association)
gammogo le Tirothušo ya Afrika Borwa (ActionAid South Africa)

DIBOPEGO TŠA LEKGOTLA THERAMELAO



↓ PALAMENTE YA BOSETŠHABA ↓



Ntlo ya Bosetšhaba (National Assembly)




Maloko a 400

E kgethilwe go emela batho gammogo le go netefatša mmušo ka batho ka tlase ga Molaotheo.

MAATLA

- Go lokiša Molaotheo
- Go phasiša lekgotla theramelao
- Go fa maatla a mmušo go lekgotla theramelao e lengwe le lengwe
- Go hokomela ditho tše tšohle tša mmušo le go netefatša gore ba tšea maikarabelo



Khansele ya Bosetšhaba la diProfentshe (National Council of Provinces)



Maloko a 90

A emela diprofentshe e le go netefatša gore dikgahlego tša bona di išwa hlogong mo pušong ya bosetšhaba.

MAATLA

- Go tšea karolo ka go lokiša Molaotheo
- Go phasiša lekgotla theramelao
- Go ela hloko theraamelao yeo e phasisitšego ke Ntlo ya Bosetšhaba
- Go nyakega ramolao gore a be gona kopanong ya NCOP goba Dikomiti tša gona

DI-OFISI TŠA SEPALAMENTE TŠA TEMOKRASI

Palamente ya Bosetšhaba e hlomile Di-Ofisi tša Sepalamente tša Temokrasi diprofentsheng tša go swana le Kapa Bodikela, Kapa Bohlaba, Limpopo gammogo le Leboa Bodikela, maikemišetšo e le go akaretša le setšhaba. Aterese le dintlha tša go ikgolaganya le di-ofisi tše, di ka hwetšagala go: <https://www.parliament.gov.za/parliamentary-democracy-offices>

KAROLO YA TEKODIŠIŠO YA PALAMENTE

Molaotheo o hloka gore palamente e lekodišiše mošomo wa mmušo. Ditona and Batlatša Ditona ba tšea maikarabelo ebile ba swanetše go fana ka “Dipego tše feletšego ka mehla” go tšwa Dikgorong tša bona. Ditikologo tša meepong gammogo le Mekgatlo yeo e Se-go ya Mmušo (NGO) e ka gona go thuša ka tiro ye, ka go fa tshedimošo ka ga ditlamorago tša mošomo tša dikgoro tše difapafapanego mo ditikologong tše.

GO FA TSHEDIMOŠO YEO E KA ŠOMIŠWAGO MALOKO A PALAMENTE (MP'S), MALOKO A PALAMENTE A LEKGOTLA THERAMELAO (MPL'S) GAMMOGO LE DIKOMITI:

Ditikologo le Mekgatlo yeo e Segoe ya Mmušo (NGO) e ka gona go aga setswalle le Maloko a Palamente (MP's), Maloko A Palamente a Lekgotla theramelao (MPL's) le bašomi b aba bona ka go fela ba ba fa tshedimošo ka mehla ka tšeo di diregago mo ditikologong tša bona. Se se ka thuša gore huetša go go tšeiwa diphetho le dipholisi tša ka moso.

- ▶ Tshedimošo ka moka yeo e fiwego e swanetše go ba ye kopana gomme e kwešišege. Maloko a Palamente (MP's) goba Maloko A Palamente a Lekgotla theramelao (MPL's) ba swanetše gore ba kgone go bala tshedimošo ye ga bonolo gomme ba tšee sepetho sa gore ba tlile go dira eng ka yona.
- ▶ Tshedimošo e ka gona go romelwa go bašomi goba Maloko a Palamente (MP's)/Maloko A Palamente a Lekgotla theramelao (MPL's) ka Whatsapp goba Imeile.
- ▶ Dira bonnete bja gore ditatofatšo le dikleimo di swanetše go ba le tshedimošo yeo e nepagetšego. Leka ka gohle go fa tshedimošo ka tšhomišo ya dinomoro, dipalo le dipersente – ditatemente tša kakaretšo le tša go se kwagale ga di na ditlamorago tše kalo.

Ka tlase ke ye mengwe ya mehlala le maele a go fa tshedimošo yeo e ka šomišwago:



BOHLATSE BJA DISWANTŠHO

Mehl: go bontšha tshenyo ye kotsi, ditlamorago tša diteko, bj. bj. Diswantšho tša go bonagala gabotse gammogo le ditlhalošo tše kopana tša go kwagala di thuša ka go tliša kgatelelo gammogo le go fa tshedimošo.



DIPELAELO TŠA SETŠHABA

Leka go fela o akaretša ditšhišinyo tše bonolo mabapi le seo Maloko a Palamente (MP's)/Maloko A Palamente a Lekgotlatheramelao (MPL's), Komiti goba bašomi ba ka gona go di dira gammogo le dikgato tšeo ba ka di tšeago gore ba kgone go thuša.



DIPEGO TŠA DINYAKIŠIŠO

Tša go tšwa go setšhaba, Mekgatlo yeo e sego ya Mmušo, diyunibesithi, bj. bj. E fa dihloa tše kopana mo mokokotlong wa letlakala gore mmadi a kgone go e šetša ge a bala.



DITŠHIŠINYO TŠA PHOLISI

E fa dikanegelo tša katlego go tšwa ditikologong, diprofentsheng goba dinageng tše dingwe tšeo ditšhišinyo tša gona di ilego tša šomišwa tšeo di ilego tša akareditšwa ka go boemedi bja gago.



MEMMEPE YA GO THALWA-KA-LETSOGO GOBA YA SATHALAETE

Mohl: Dipontšho tša go ba gona ga moepo mo tikologong yeo go dulago batho kantle le tumello goba tokelo ya go dira seo. Go fa ka bohlatse ke kgopolo ye botse eblie e tlile go thuša ka go tliša kgetsi yeo e dirilwego.



DITOKOMANE

Go tšwa go balekodi ba tikologo, Bench Marks Foundation gammogo le go fiwa Tiro Thušo (ActionAid) ya baemedi ba setšhaba, Tiro ya Ditikologo tše di Kopanego tšeo di Amago ke Meepo (MACUA), Tiro ya Basadi bao ba Kopanego ba go Amega Meepong (WAMUA) le Molawana wa Diputšwa wa Bathobaso bao Amegilego Meepong (BLBA).



KOMITI YA SEPALAMENTE

Ka kakaretša dikomiti di kopana gatee mo bekeng ge ba Palemente e butšwe. O ka hwetša tshe-dimošo le ditokomane tšeo di tswalanago le mešongwana ya gona mo di linki tše di latelago:

<https://pmg.org.za/committees>

<https://www.gov.za/about-government/parliamentary-committees>

<https://www.parliament.gov.za/minutes-proceedings>

<https://www.parliament.gov.za/taled-papers>

Ka mo tlase ke mehlala ye mengwe ya ditšhitišo tšeo di ka tlišwago go Komiti.

DIKOMITI TŠA NTLO YA BOSETŠHABA

KOMITI YA PHOTFOLIO YA METHOPO WA DIMENERALE LE ENETŠI

Ditokelo tša go epa • Ditlamorago tša tikologo • Diputšwa • Tefo ya tahlegelo ya lefase • Ditokelo tša bašomi ba meepong • Mathata le maano a gwerano le mošomo • Go tlošwa ka gapeletšo • Go tlošwa ga mabitla • Go tšhošetšwa ga balwedi ba ditokelo

KOMITI YA PHOTFOLIO YA TIKOLOGO, DITHOKGWA LE THEELO YA DIHLAPI

Ditlamorago tša Dikelo tša Tikologo gammogo le Merero le Maano a Bolaodi a Setikologo • Tša Maphelo • Go nwa meetse, dinoka, melapo, matša, matamo • Lefase • Moya • Dibjalo le leruo • Lisentshe ya meetse

KOMITI YA PHOTFOLIO YA TŠA MAPHELO

Malw etši le maemo a tša maphelo mehl, asma, bolwetši bja kedišo, kankere, bolwetši bja mafahla, bolwetši bja go bakelwa ke go hema lerole, sehuba se segolo • Kokwanahloko ya HIV le AIDS le Malwetši a mangwe a thobalanao (STD's) Methemoglobinemia • Hlokego ya ditirelo tša maphelo ao a tswalanago le malwetši a ka godimo

KOMITI YA PHOTFOLIO YA MOŠOMO LE GO ŠOMA

Kgethologanyo mabapi le mešomo ya meepong • Twantšhano ya ditokelo tša bašomi • Dikamego tša maphelo le polokego tša bašomi • Tlaišo ya basadi • Tlhokego ya menyetla ya thuto le tlahlo yeo e ka tlišago mešomo meepong • Phetolo ya setšhaba seo se se nago khapone

KOMITI YA PHOTFOLIO YA TŠHOMIŠANO MO PUŠONG LE MAKGOŠING

Tlaišo ya baetapele ba makgoši • Mathata mabapi le lefase la badimo • Bomenetša bja baetapele ba makgoši

KOMITI YA PHOTFOLIO YA SELEGAE, MEETSE LE BOHLOEKI

Ditlamorago tša Dikelo tša Tikologo gammogo le Photfolio le Maano a Bolaodi a Setikologo • Tša Maphelo • Go nwa meetse, dinoka, melapo, matša, matamo • Lefase • Moya • Dibjalo le leruo • Lisentshe ya meetse

KOMITI YA PHOTFOLIO YA BASADI, BASWA LE BATHO BA GO PHELA KA BOGOLOFADI

Ditlamorago tša go epa mo basading mehl. Tahlegelo ya methopo ya meetse • Kgethologanyo goba tlaišo gahlanong le basadi • Go loba mpa ka lebaka la kedišo • Bothata ba tša maphelo go tšwa go meetse a go tšhilafala • Go se lefšwe ga bašome ba meepong ba ba lwala • Tlhokego ya mešomo ya batho bao e sa lego baswa le bao ba phelago ka bogolofadi Mathata e diinstitšhute

KOMITI YA PHOTFOLIO YA THUTO YA FASE

Tlošo /tswalelo goba tšhošetšo ya go tlošwa ga dikolo • Tšhitišo dikolong e bakelwa ke go thobega meepong • Tšhilafalo ya meetse ka lebaka la go epa- meetse a dikolong tše kgaswi ga meepo a swanetšwe go lekolwa ka mehla

KOMITI YA PHOTFOLIO YA TŠA TEMO, MPŠHAFATŠO YA LEFASE TLHABOLOGO YA METSE SELEGAE

Tahlegelo ya lefase la go lema le go fula • Mathata le lefase la peobakeng morago ga khudugo • Maphelo a dibjalo gammogo le thuo • Tšwetšopele/ diprotšeke tša tikologo mabapi le moepo

KOMITI YA PHOTFOLIO YA TSWALANO LE TŠHOMIŠANO YA BODITŠHABATŠHABA

Dipelaelo mabapi le dikhamphane tša dikete tša ditšhaba di abelwana le Komiti ye

KOMITI YA PHOTFOLIO YA KGWEBO LE INTASTERI

Dipelaelo mabapi le dikhamphane tša dikete tša ditšhaba di abelwana le Komiti ye

KOMITI YA PHOTFOLIO YA SEPHODISA

Tlaišo le go tšhošetša ke maphodisa • Bomenetša bja maphodisa

KOMITI YA PHOTFOLIO YA DITIRELO TŠA SETŠHABA LE TŠA MOTHEO

Matamo a iša meetse a mantši meepong, a feta ka ditikoogo tša kgauswi • Bothata bja ditsela le motheo wa maporogo a amana le meepo

KOMITI YA KHANSELE YA BOSETŠHABA YA DIPROFENTSHE (NCOP)

KGETHA KOMITI MO MPŠAFATŠONG YA LEFASE, TIKOLOGO, METHOPO YA DIMENERALE GAMMOGO E ENETŠI

Ditokelo tša go epa • Dittlamorago ya tikologo - meetse, lefase, moya, dibjalo, leruo, dinoka • Tša Maphelo • Diputšwa • Tefo ya go loba lefase • Ditokelo tša bašomi • Maano a gwerano le mošomo • Go tlošwa ka gapeletšo • Go tšhošetšwa ga balwedi ba ditokelo • Maano a Taolo le Dikelo tša Tikologo • Lisentshe ya meetse • Twantšhano ya molao wa tikologo

KGETHA KOMITI MO DITIRELONG TŠA MAPHELO LE GWERANO

Malwetši le maemo a tša maphelo mehl, asma, bolwetši bja kedišo, kankere, bolwetši bja mafahla, bolwetši bja go bake lwa ke go hema lerole, sehuba se segolo • Kokwanahloko ya HIV le AIDS le Malwetši a mangwe a thobalanao (STD's) Methemoglobinemia Hlokego ya ditirelo tša maphelo ao a tswalanago le malwetši a ka godimo

KGETHA KOMITI MO TŠOMIŠANONG YA PUŠO LE YA MAKGOŠI, MEETSE E BOHLOEKI LE SELEGAE

Tlaišo ya baetapele ba makgoši • Mathata mabapi le lefase la badimo • Bomenetša bja baetapele ba makgoši • Go senyega ga dintlo ka lebaka a go thubega • Tlhokego ya motheo wa ntlo ditikologong tša khudugelo • Tšhilafalo ya meetse • Go agwa bošaedi ga dintlwana tša go ithomela gammogo le motheo mo ditikologong tša go hudugela • Mathata a mangwe a matlu

KGETHA KOMITI MO DINAMELONG, DITIRELO TŠA SETŠHABA LE TAOLO, MEŠOMO YA SETŠHABA LE MOTHEO

Matamo a iša meetse a mantši meepong, a feta ka ditikoogo tša kgauswi • Bothata bja Ditsela le motheo wa maporogo a amana le meepo

KGETHA KOMITI YA THUTO E TEKNOLOTŠI, DIPAPADI, BOKGABO LE SETŠO

Tlošo/tswalelo goba tšhošetšo ya go tlošwa ga dikolo • Tšhitišo dikolong e bakelwa ke go thobega meepong • Tšhilafalo ya meetse ka lebaka la go epa meetse a dikolong tše kgaswi ga meepo a swanetšwe go lekolwa ka mehla

TSELA YA GO EMELLA SEMMUŠO – GO DIRA LENANEOTLHAGIŠO LA GO YA GO KOMITI

Maloko a komiti a swanetše gore a kwe ebile a kwešiše lenaneotlhagišo gabonolo. E ka tlaleletšwa ka polelo ya tlhagišo. Le swanetše go romelwa go mongwaledi wa komiti. Tshedimošo ka botlalo e ka hwetšagala mo atereseng ye: <https://www.parliament.gov.za/submissions>

TSHEDIMOŠO YE BOHLOKWA YEO E SWANETSEGO GO AKARETŠWA MO SENGWALONG SA LENANEOTLHAGIŠO:

- Aterese ya Komiti ka botlalo
- Leina la Molaokakanywa goba bothata bjo o nago nabo
- Akaretša leina le maemo a motho yo a tlišago tlhagišo gammogo le dintlha tša go kgolaganyo
- Leina la Mokgatlo/Mekgatlo
- Akaretša kgopelo ya go boledišana e Komiti ge e ba o a rata
- **Dikagare tša tlhagišo yeo e ngwadilwego:**
- Dira bonnete bja gore o fa dintlha tše bohlokwa mabapi le sehlogo goba Molaokakanywa e e go efoga go latofatša goba go nyatša batho
- Kwagala, o be yo mokopana, se dikadike – bea taba molaleng, efoga mafoko a matelele.
- Ge o fetša go fa ka ntho ya gago – tšwela pele
- Šomiša bohlatse go thekga ntlhakgolo ya gago e bile o ka gona go šomiša mehlala ka dirutegi, maloko a setšhaba, baithuti, le Mekgatlo ye mengwe yeo e Sego ya Mmušo (NGO's), ditokomane tša mmušo gammogo le dipego mo tabeng ye goba Molaokakanywa
- Šomiša polelo yeo e hlomphegilego
- Ira bonnete bja gore tlhagišo ya gago e sepedišana e sehlogo goba Molaokakanywa
- Thumo: Ka bokopana e fa ka dintlhakgolo tša gagao tša tlhagišo
- Maele: E fa ka ditšhišinyo ka dipholisi tše diitšego, dikagare tša Molaokakanywa, goba seo Komiti e ka se dirago mabapi le sehlogo se

DITLHAGIŠO TŠA GO BOLELWA

- Ditlhagišo tša mohuta wo ke di polelo tša go thekga tlhagišpo yeo e ngwadilwego
- Mongwaledi wa Komiti o tlile go fana ka botelele bja nako ya ditlhagišo tša go bolelwa
- Dipontšho tša go thuša bjalo ka Powerpoint Presentation, di ka thuša kudu ge e le gore di leba tabeng thwii, ga di dikadike
- Ye nngwe ya maleme a semmušo a Afrika Borwa a ka šomišwa eupša Mongwaledi wa Komiti o swanetšwe go tsebišwa gore a kgone go hwetša nako ya go hwetša toloki
- Video, modumo le ditankiwa tša dithagišpo tše diongwe di ka nyakišišwa gore di thuše mo ditokišetšong

GO TŠEA KAROLO GO DITHEELETŠONG TŠA SETŠHABA

Ditheeletšo tša kakaretšo di sepedišwa ke Dikomiti tša semmušo tša bosetšhaba le profentshe. Ka nako ye nngwe šedi e išwa go Molaokakanywa wo o itšego e fela e kgona go ba mabapi le morero goba sehlogo sa go swana le ditšhelete tša mmušo tša mahlomo. Bontši bja Mekgatlo yeo e Sego ya Mmušo gammogo le maloko a komiti a meepo a kile a tšea karolo go ditheeletšo tša setšhaba, go akaretšwa TiroThušo ya Afrika Borwa (ActionAid South Africa), Bench Marks Foundation le Mokgatlo wa Bareki ba Lefase la Bafokeng.

GO DIRA PHETHIŠENE

Phethišene ke kgopelo ya semmušo ya go ya palamenteng gore e tsenelele mo tabeng yeo e ba amago. Go ya ka Molaotseo, “motho yo mongwe le yo mongwe o na le tokelo, ya khutšo le go se be kotsi, go kopana, go bontšha, go kgetha le go tliša dikgopelo.”

GO NGWALA LE GO ROMELA PHETHIŠENE

Diphethišene di swanetše gore di ngwalwe le go beakantšhwa gabotse. Ke a makgato ao o ka a latelwago go thuša go netefatša gore Mongwaledi wa Palamente o amogela phethišene ya gago.



HLATHA TABAKGOLO GABOTSE

Pele o ka thoma ka phethišene, dira bonnete bja gore o setše o hlathile tabakgolo yeo o nyakago gore mmušo o tsenelele go yona.



BONTŠHA MOPHETHIŠENARE GOBA MOAMOGEDI

Akaretša leina/maina le dintlha tša mophethišenara tša kgolaganyo gomme o bontšhe gabotse gore phethišene e ya go mang.



AKARETŠA TABATABA

Bontšha gabotse gore o phethišene ye ke ya eng gabotsebotse.



LELEME/MALEME

Phethišene e ka ngwalwa ka leleme lefe goba lefe la a mangwe a maleme a semmušo a Afrika Borwa gomme ga se ya swanela go ba le polelo ya bošaedi goba ya lenyatšo.



HWETŠA MESAENO

Phethišene e tlwaelegile gore e be le mesaeno ka mophethišenare (baphethišenare) ka beng (ntle le ge Sepikara goba Modulasetulo a tšee sephetho se sengwe).



LEKODIŠŠA MOKGWA WA SENGWALWA MAGA A MABEDI

Diphethišene di swanetše gore di ngwalwe le go beakantšhwa gabotse. Go ka go tšwela mohola ge o ka kgopela Leloko la Palamente (MP) goba mošomi wa Leloko la Palamente gore le go thuše go beakanya phethišene.



HWETŠA THEKGO YA LELOKO LA PALAMENTE

O hloka Leloko la Palamente gore e thekge phethišene ya gago ka gobane diphethišene ka moka di hloka go hlagišwa semmušo pele ga Ntlokgolo ke Leloko la Palamente.



TLHAGIŠO YA PHETHIŠENE

Diphethišene di dirwa le Mongwaledi wa Palamente yo a di lekolago leswa gomme a tšee sephetho gore ba a lokelwa ke go ya go Ntlong ya Bosetšhaba goba Khanseleng ya Bosetšhaba ya Diprofentshe.

TSHEPEDIŠO YA THERAMELAO

Ge theramolao ya kgonagalo e tsebišwa, e bitšwa Molaokakanywa. Melaokakanywa e tsebišwa go makgotla a ka bobedi a Palamente ya bosetšhaba. Pele Molaokakanywa o ka tsebišwa ka Palamenteng, go ka ba le Matlakalakala a Matala le a Mašweu ao a ka ngwalwago ke Kgoro yeo e lebišitšwego go yona.

DITOKOMANE TŠA DITATEMENTE TŠA DIPOLEDIŠANO TŠA DIPHOLISI (GREEN PAPERS): Ditokomane tša ditatemente tša dipoledišano ka dipholisi ke tokomane yeo e hlalošago ditaba tšeo di sepedišanago le olaokakanywa yo o ka bago kgona. Di a phatlalatšwa gore setšhaba se kgone go ntšha maikutlo a sona ka taba ye.

DITOKOMANE TŠA DITATEMENTE TŠA MMUŠO TŠA LEKGOTLATHERAMELAO (WHITE PAPERS): Ditokomane tša mmušo tša tshepedišo ya lekgotlatheramelao ke lehlakore le lengwe morago ga gore setšhaba se abelane ka maikutlo a sona. Maloko a Palamente a ka romela diphetogo gammogo le go romela Letlakala le Lešweu gore go dirwe ditekoleswa.

TSEBIŠO YA MOLAOKAKANYWA WA PALAMENTE

Ntlo ya Bosetšhaba:

Melaokakanywa ka moka yeo e sego ya Diprofentshe e tsebišwa mo ka tlase ga Karolo 75 ya Molaotheo

Khansele ya Diprofentshe tša Bosetšhaba:

Molaokakanywa o a tsebišwa go NCOP ge e le gore e ama diprofentshe goba profentshe yeo itšego, ka tlase ga Karolo 76 ya Molaotheo


Morago ga gore e tsebišwe go Ntlo yeo e lebišitšwegogo yona e tlile go romelwa go Komiti ya maswanedi gore e yo go akanywa gomme e phatlalatšwa go Gazzete ya Mmušo gore setšhaba le sona se kgone go abelana ka maikutlo a sona

Komiti e boledišana e go ngangišana ka Molaokakanywa, ba hlakantšha diphetogo


Molaokakanywa o romelwa morago go NCOP ka moka goba Ntlo ya Bosetšhaba gore go be le Ngangišano gomme Boutwe

Molaokakanywa o romelwa go Ntlo ye nngwe ya Palamente go yo dira Tekololeswa le go Bouta

Molaokakanywa e romelwa go Mopresidente gore a e tumelo ya semmušo (Go Saena)



MOLAO O DIRWA BJANG MO AFRIKA BORWA (PALAMENTE YA BOSETŠHABA)



Lenaneo la 4 la Molaotheo wa Afrika Borwa le ngwadile mafelo tšeo Palamente ya Bosetšhaba gammogo le ya ekgotla theramelao e ka phasišago tshepetšo ya lekgotla theramelao ka tatelano. E ka dikarolo tše pedi : Karolo ya A e akaretša mafelo a go swana le a sethokgwa, temo, tša setšo, tikologo, taolo ya kotsi, molao wa tlhago le molao wa setlwaedi. Karolo B e akaretša mafelo a go swana le tšhilafalo ya moya, kago ya melawana, ketelo ya selegae gammogo le diterelo tša maphelo tša masepala, le ditirelo tša meetse le bohleki.

Lenaneo la 5 la Molaotheo le ngwadile mafelo a Bokgoni bja Lekgotla theramelao a Profentshe ka tatelano. A ke mafelo ao gantšhi a sa bonwe a le bohlokwa go lekgotla theramelao, eupša ga a akaretše tšhilafalo ya lešata, moo go lahlelwago matlakala gammogo le melato ya setšo ya profentshe.

Tshedimošo yeo e tletšego ka taba ye e ka hwetšwa mo disaeteng tše dilatelago:

<https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-schedule-4-functional-areas-concurrent-national>

<https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-schedule-5-functional-areas-exclusive-provincial>

METHOPO YA MAFARAHLAHLA A INTHANETE

- 1 SEHLOPHA SA GO LEKOLA SA PALAMENTE (PMG)** se na le weposaete yeo e nagole mohola (www.pmg.org.za) ge o na le dipotšišo ka Palamente, ditshepetšo tša Palamente, metsotso ya ditulo, bj bj.

 - Methopo tša PMG mo ditshepetšong tša lekgotla theramelao: <https://pmg.org.za/page/legislative-process>
 - Tokomane yeo e lekodišitšwego tshapedišo ya lekgotla theramelao leswa ka Palamenteng e ka hwetšwa-gala mo: <http://pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/docs/100903legislative-edit.pdf>
 - Melaokakanywa le diphethišene tšeo di sa tlogo tšeo di tliego go beiwa pele ga Palamente di ka hwetšwa mo: <https://pmg.org.za/page/parliamentary-programme>
 - Diwego tša Komiti di ka hwetšwa mo: <https://pmg.org.za/taled-committee-reports/>
- 2 PALAMENTE YA BOSETŠHABA** e na le dipholatefomo tša diphatlatšiši tše di latelago:

 - Palamente e kgašwa mo DSTV 408
 - Twitter: <https://twitter.com/ParliamentofRSA> (Handle: @ParliamentofRSA)
 - Youtube: <https://www.youtube.com/user/ParliamentofRSA>
 - Facebook: <https://www.facebook.com/ParliamentofRSA>
 - Weposaete ya Palamente ya Bosetšhaba ke <https://www.parliament.gov.za/>
- 3 MOLAOTHEO WA REPHAPLIKI YA AFRIKA BORWA** o bolela ka tshedimošo ye bohlokwa mabapi le lekgotla theramelao, le ditshepedišo tša gona le melao yeo go dumellwaneng ka yona. E ka hwetšwa mo: <https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1>
- 4 DIWEPSAETE TŠA LEKGOTLA THERAMELAO YA PROFENTSHE:**

 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Kapa Bohlabo: <http://www.eclegislature.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Free Stata: <http://www.fsl.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Gauteng: <http://gpl.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya KwaZulu-Natal: <https://kznlegislature.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Limpopo: <http://www.limpopoleg.gov.za/>
 - Mpumalanga Lekgotla theramelao la Profentshe ya Mpumalanga: <http://www.mpuleg.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Leboa Bodikela: <https://nwpl.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Kapa Leboa: <https://www.ncpleg.gov.za/>
 - Lekgotla theramelao la Profentshe ya Kapa Bodikela: <https://www.wcpp.gov.za/>
- 5 PROTŠEKE YA BOEMO BJA BOBO** e na le methopo ye mebotse le go fetišiša ka tlase ga Protšeke ya Action 24: <http://climatereality.co.za/resources-action-24/>
- 6 INSTITŠHUTE YA DULLAR OMAR** go la Yunibesithing ya Kapa Bodikela e na le methopo ye mebotsele go fetišiša, e akaretša:

Parlybeat ke kgatišo yeo e phatlatšago seo se diregago Palamenteng: <https://dullahomarinstitute.org.za/women-and-democracy/parlybeat>

 - Tekolo ya Palamente goba ParlyWatch, e lokola mošomo wa diwego tša Palamente: <https://dullahomarinstitute.org.za/women-and-democracy/parliament-watch>
 - O bea batho ka gare Palamente ya Batho – tshedimošo ka botlalo e ka hwetšwa mo here: <https://dullahomarinstitute.org.za/women-and-democracy/putting-people-in-the-peoples-parliament>
- 7 SENTARA YA DITHUTO TŠA SEMOLAO (CAT)** go la Yunibesithing ya Witswatersrand e na le methopo ye mmalwa yeo e akaretšwago dihlhagišo tša Palamente go ditabeng tša tikologong le meepong: <https://www.wits.ac.za/cals/our-programmes/environmental-justice/>
- 8 SENTHARA YA DINYAKIŠIŠO TŠA LEFASE LE GO TŠEA MAIKARABELO (LARC)** go la Yunibesithing ya Kapa e na le methopo ye mentšiši, go akaretšwa tlhahlo tša dihlhagišo le mehlala ya diphethišene tšeo di rometšwego: <http://www.larc.uct.ac.za/submissions>



act:onaid



FORDFOUNDATION



**HEINRICH BÖLL STIFTUNG
SOUTHERN AFRICA**



Phatlalatšo ye e tšweleditšwe ka thušo
ya Yunyone ya Yuropa (EU)



IANRA
International Alliance on Natural Resources in Africa

Tšhomišano ya Boditšhabatšhaba ya Methopo ya Tlhago mo Afrika (IANRA)
The Main Change, Office 301C, 20 Kruger Street, Johannesburg 2094, South Africa
Wepsaete: www.ianra.org | Twitter: @lanraAfrica
Imeile: info@ianra.org | Founu: +27 (0)11 056 9748

Kantle ga go no ba le melao yeo e šomago, tlogelang methopo ya tlhago ya rena e nnoši.